

Parare Domino Plebem Perfectam

A lokisetse Morena Sechaba se phethehileng (Luka 1,17)

Moeletsi oa Basotho

www.moeletsoabasotho.co.ls

RSL e tlamahana 'moho le bophatlalatsi



2

Basotho ba boelane - Maqelepo

7



Lihoai li imona monoana

8




3

SEKHAMANE O TŠOARA TOTA MATSOHO

www.moeletsoabasotho.co.ls

Moeletsi oa Basotho



Re se re fumaneha ho marangrang

Email: newsroom@moeletsoabasotho.co.ls
Tel: +266 28350466/ Whats app: 62600983



MOELETSI

**U se ke ua
letsa phala**

RSL e tlamahana 'moho le bophatlalatsi

Nthabeleng Seithleko

Kereke e Katholike lefatšeng e qalile Nako ea Karisima e nkanang matsatsi a 40, 'me eona e simolla ka Laboraro la Molara. Nako ena ke eo Kereke e fang balumeli ho ithahloba hore na ba ntse ba tsamaea tseleng ea Morena na. E le ho itokisetsa Kriste Paseka ea bona ba kena leetong la boitimo, boithlahlobo le thapelo ba tsebe ho amohela Kriste ka pelo tse hloekileng. Ho etsa mesebetsi eohle ea thapelo le boapostola ho hloekisa lipelo le meea ea bona ho tla amohela Morena Jesu. Ba kena boithloekisong ba moea bo hlokanang phuralla ea tse ling tsa nama.

Taba ena ea boitimo ke taba eo Kereke e qopilitseng ho hlaha Testamenteng ea Khale, moo sechaba sa Morena nakong eo se neng se mo sitetsoe, ho neng ho kenoa nakong ea boitimo le thapelo. Bohle ba ne ba itlatsa ka molara ba apare liaparo tse mohoashe, ba rapela ka tieo ho Morena ho ba tšoarela le ho ba leballa litšito tsohle tsa bona. 'Nete ke hore kaha Morena o khahlola ke pelo e soabileng o ne a se tšoarela a boelane le sona.

Kriste o laea barutuoa ba hae 'me o ba lemosa hore ba shebe tselo ea ba rapelang ka eona. O ba hlokomelisa ho se etse lintho mahlong a batho ho ba khahlisa, hobane ha ho thuse letho ho shebahala o etsa botle mahlong a batho empa sephiring o itsoellepele ka bobele. Ke thuto ho bohle hore haeba motho a rata ho sebeletsa Morena e le kannete le ka tieo, ha hloke ho batla tumello ho batho. Mesebetsi ea hae e se ke ea khotsoa ke batho kamehla ha feta pel'a bona. Tlohelang ho sebeletsa setumo sa lefatše hobane tsohle lia sala 'me motho o tla hlaha kapel'a setulo sa kahlolo a le mong.

Ha u batla ho rapela e le kannete etsetsa tsohle sephiring, se apare liaparo tse mohoashe, se sosobanye sefahleho, se hooletsetse mapatlolong a metse e le hore bohle ba u bone. Kena ka tlung u koale monyako 'me u khumame u rapele Ntata'o ea Maholimong eena ea bonang tsohle tse etsoang sephiring o tla u putsa ka moputso o sa boleng. U tla ba ea nyatsehang lefatšeng mona ka lebaka la ho etse tseo ba bang ba li etsang, u tla fetoha sekhoobole le moleleri kapa mojela-thoko. Tseba hore tsohle tseo kaofela li tla feta ebe u kena letlotlong la Morena.

Morena Molimo o re rata kaofela hobane re bana ba hae, lera-to la hae ha le tšoane le la rona batho. Motho e mong le e mong oa rata ebile o tsotella ba mo ratang feela, ebe o hloea ba se nang taba le eena. Molimo Ntate eena ka lehlakoreng le leng o rata bohle ka lerato le lekanang; baetsalibe le balumeli. Kamehla o rata ho bona baetsalibe ba baka 'me ba khutle mekhoeng ea bona. Ke ka hona Kereke e tla lula e ba le monyetla oa hore balumeli bohle ba boelane le Morena, ea ba emetseng ka tšepo e kholo 'Musong oa Hae.

Morena Jesu o tlele lefatšeng ho tla shoa lefu la sefapano a se na leha e se e le sepha feela, e le hore bohle ba ileng ba furalla Morena ka sebe sa Adama le Eva Serapeng sa Edene, ba boele ba boelane le eena hape. Sebe se tileng ka motho lefatšeng se boela se hlakoloa ka mali a Kriste eo e leng Molimo ruri le Motho ruri.

Ka hona bana beso motho e mong le e mong o tseba mefokolo ea hae, liketso tsohle tsa hao tse sa khahleng Morena li tsejoa ke uena. Ak'u lule fatše u be le lekunutu le Morena, 'me u mo kope ka tieo hore a u tšoarele libe tsa hao tsa bonyenyane le tsohle tseo u li entseng sephiring. U se ke oa fetola mahloko ao Kriste a fetileng ho ona lefeela ka ho mamella menate ea lefatše. Khutla mekhoeng!

Mookame - li-Kakaretso oa Setsi sa Pokello ea Lekhetho (RSL), Komishinara 'Mathabo Mokoko, o re bophatlalatsi ke letsoho la bohlokoa phe-tisong ea molaetsa oa eona ho sechaba, 'me e le setsi, ba hlokometse hore bahoebi ba tsamaea ka lefifi, ha ba bang ba le tlokotsing ea ho lefa tlotjotj kapa ho qoba ho se lefe lekhetho. Tsena li hlaleletse kopanong ea

Basotho litabeng tse etsoang ke setsi molemong oa kholo, tsoelopele le kutloisiso ea sechaba ka litaba tsa pokello ea lekhetho. O re mosebetsi ona ke oa batho bohle ka hona ke maikemisetso a bona ho sebetsa 'moho ho bona hore melaetsa e feta ka katleho.

Mokoko o re likamano tse ritsitseng lipakeng tsa Lesotho le Afrika Boroa, ke le leng la mabaka a etsang hore bakhafi ba kopane le bothata mali-bohong. A ipiletsa ho ba pusong ho sebetsa ka thata lipuisanong lipak-

O re ba lula ba eletsa Letona le leng le leng la Lichelete le kenang pusong ho ntlafatsa melao, hobane molao o ts'ebetsong oa lekhetho oa 1993, ha o sa arabela tse ling tsa lithoko tsa bona etsoe ba lokela ho ipapisa le liphetho tse teng ha joale.

Mookameli oa Liphatlalatsi RSL Pheello Mphana, o supile ha setsi sa habo se ne se manolla moralo oa sona oa lilemo tse tharo ho tloha joale. O re maola a ho bokella lekhetho ke mosebetsi oa Basotho,



baokameli ba litsi tsa bophatlalatsi le setsi sena, ka la 14 Hlakola monongoaha.

O re ba itlama ho tla fetisa thuto ka bophatlalatsi, e le ho chorisa

eng tsa linaha tsena tse peli molemong oa bakhafi.

Moruo o nyotobetseng le ona o hlahositsoe e le le leng la mabaka ao ka ona molekhetho oa Afrika Boroa a sebeletsang ho tima Naha ea Lesotho sohle, le lekhethong le lokelang ho feta ntle le bothata.

Tabeng ea hore likhoebo tse kholo li lefe lekhetho le fetang la tse thuthuhang, e khitla lejoe ha e fihla paramenteng. O re tlhopho- bocha ea melao ea lekhetho e eme, 'me lilemo li isa boneng joale melao e sa fete.

ka hoo ho bohlokoa ho akofisa ts'ebetso e joalo, ho thakela sechaba ka malebela molemong oa kutloisiso.

A re mosebetsi o moholo oa pokello ea lekhetho ke ho phahamisa moruo leha 'muso o ntse o bapala karolo e kholo empa bohle ba lokela ho nka boikarabelo ba bona ba lefe lekhetho.

A re ba tl'o potoloha le bahoebi literekeng tse fapakaneng, ho ba fa malebela le bohlokoa ba ho lefa lekhetho, ho nena hara tse ling ho fana ka masiba a limpshe kaha seo se le kotsi.

Contacts: +266 28350 466 / 6260 0983 (Whats app)
Email: moeletsioabasotho@gmail.com

MOELETSI oa BASOTHO
A LOKISETSE MORENA SECHABA SE PHETHELENG (LUKE 1:17)

Editorial

Lesoetsa Rakubutu (Editor)
(+266) 58490670 / 62031949
editor@moeletsioabasotho.co.ls

Lehlohonolo Mohale (Sub-editor)
(+266) 58 771 507 / 62 771 507
subeditor@moeletsioabasotho.co.ls

Advertising

Thabo Lesaoana
(+266) 28 350 466/ sales@moeletsioabasotho.co.ls

Newsroom

Nthabeleng Seithleko 57 665 038/ 68 216 721
nthabeleng.seithleko@moeletsioabasotho.co.ls

Tšelisio Thakholi (Sports) 58 540 853/ 63 480 404
tseliso.thakholi@moeletsioabasotho.co.ls

newsroom@moeletsioabasotho.co.ls

Production Desk

'Mateele Liqa, Sr. Canicia Nthunya

Sekhamane o tšoara Tota matsoho

Nthabeleng Seithleko

Motsamaisi oa Lipuisano Paramenteng, Mohlomphehi Tlohang Sekhamane, o hanne kopo ea Mohlomin-yane Tota, ea ho fetola setulo seo a lutseng ho sona se ka pusong, o lla ka hore se motsu se mo sitisa ho sebetsa ka bolokolohi. Tsena li hlahella lengolong le ngotsoeng ke Motsamaisi oa Lipuisano, ka la 14 Hlakola monongoaha.

Tota ea keneng paramenteng ka setulo sa khek-hethane tlasa Mokha oa se Secha Sebapali (UFC), o re o batla bolulo ka bohanyetsing etsoe a ntse a sebetsa le bona, ha tšele o fetola tulo paramenteng joaloka litho tsa BAP tse ileng tsa etsa joalo.

Ho ea ka lengolo leo Sekhamane a le ngoletsoeng Tota, ketso ea ho tloha ka 'musong ho ea lula bohanyetsing, ke pontšo ea hore o tšelela ka bohanyetsing. O re ho ea ka molao o tsamaisang likhetho khaolo ea 188(2) oa selemo sa 2011 ha o lumele hore ea keneng paramenteng ka setulo sa khek-hethane a ka tšela paramenteng.

Sekhamane o re mokhethoa a ka tšela ha feela a itokolotse lekhotleng la habo la lipolotiki, a lelekiloe kapa a hlakotsoe, ka hona eo ha ka lula litulong 'moho le bohanyetsi o tla nkoa a itelekile bosebeletsing ba Ntlo ea Bakhethoa.

Lengolo le tsoelapele hore h'a hlakisa hore na o hloka ho etsa eng, le hore na o hloka ho tloha ka lehlakoreng la 'muso ho ea ka bohanyetsing 'me ho ea ka eena o batla ho ts'ela e bang ho le joalo molao ha o mo lumelle.

Tota o ngoletse Motsamaisi oa Lipuisano Paramenteng lengolo ka la 8 Hlakola monongoaha, leo ka lona a reng o sitoa ho phutholoha setulong seo a lulang ho sona paramenteng, kaha a utloa a sebetsa a tsitsipane.

O re ha tšele seo a se hlokaeng ke ho fetola moo a lulang kahar'a paramente, hore a tsebe ho sebeletsa

Basotho ka bolokohi.

Lengolo le ngoletsoeng Motsamaisi oa Lipuisano Paramenteng, le re; "Ka lengolo lena ke u tsebisa hore ho tloha ka la 9 Hlakola 2024, ke tla fetola tulo paramenteng, kaha ke sebetsa ke sa phutholoha lehlakoreng la puso leo ke lutseng ho lona, ke bile ke sebetsa le bohanyetsi."

O bontšitse a sa khotsofalla karabo eo a e filoeng hobane ha e arabele tlhoko kapa kopo ea hae, empa e tsamaella thoko le litaba tsa hae. O re ha ho na hore a ka haneloa ho fetola tulo paramenteng, hobane litho tsa BAP li ile tsa fetola tulo li sa tšele nakong eo ba neng ba qalella ho tšehetsa puso.



CHE e tšoara 'moka oa khohola-qoko

Nthabeleng Seithleko

Ele ho thakela bacha ka malebela litabeng tsa thuto, Lekhotla la Taolo ea Thuto e Phahameng (CHE) le tla tšoara 'moka oa khohola-qoko oa selemo le selemo, moo Litsi tsohle tsa Thuto e Phahameng li tla pepesa manane thuto ao li fanang ka ona le menyetla e teng sebakeng sa bacha. Tsena li hlahlositsoe ke Dr. Litšabako Ntoi, 'mokeng oa bo-ralitaba oa la 14 Hlakola monongoaha.

O re ona ke monyetla o tla sebelisoa ke baithuti hore ba etse khetho e nepahetsebg ea lithuto tse tla ba tsoela molemo bokamosong ba bona. O re bohoho ba bona ba ea likolong

empa ha ba khethe lithuto tseo ba li ratang, ba bile ba e-na le mahlale a tsona, ba nkoa ke setumo sa thuto ebe ba lahla tsela, ke ka hoo naha e nang le baithuti ba rutehileng ba bangata ba hlokaeng mosebetsi, hobane boqapi le boiphihlelo thutong tseo ba li khethileng bo le sieo.

Ntoi o bontšitse litsi li tla khobokana 'nqa e le 'ngoe, ho khahlametsa baithuti hore ba tsome likolo hona sebakeng se tšoanang, 'me tebello ke hore bao ba tle le mangolo a bona a thuto. O re mosebetsi o moholo oa Litsi tsa Thuto e Phahameng ke ho thakela baithuti ka malebela litabeng tsa thuto le ho ba matlafatsa liqetong tseo ba li nkang.

Are 'mokeng ona ho tla ba teng Litsi tsa Thuto e Pha-

hameng naha ka bophara, Afrika Boroa le Botswana, 'me morero ke hore li fe barutuoana se hlokoang ha ba lokela ho ea likolong tse joalo le manane-thuto ao ba a etsang likolong, hobane likolo tse ling li a matlafatsa nako le nako.

Ho tla ba le mafapha a fapakaneng a fanang ka lihlapiso ho baithuti, ho tšehetsa bao e bang ba hloka ho thusoa, haholo ho ipapisitsoe le hore ha bafani ba hloka eng.

O bontšitse liqholotso li le ngata tse tobanang le thuto kahar'a naha ka lebaka la khaello ea tsebo ho baithuti hore ba ka ithutela mafapha afe. O re ke nako ea hore barutoana 'moho le ba qetang ho ngola ba il'o nka malebela molemong oa bokamoso ba bona.

O re mokhatlo oa habo o khothaletsa batsoali kapa bahlokomeli ho ea sebakeng sena le bona, ho ba thusa ho etsa khetho e nepahetseng ea thuto. A re batsoali ha ba utloisitsitse hantle ba tla thusa baithuti ho utloisisa se lokelang ho etsahala.

O re lithophiso li entsoe sebakeng sa baithuti bohle ba ratang ho etsa lithuto tsa bophelo bo botle, hore ba tla ea Setsing sa Bophelo sa Queen 'Mamohato Memorial, le ba ratang ho ithuta ka litaba tsa merafo, 'Engeneering', 'Geology' ba tla ba Letšeng Diamond Exhibition Centre.

Ho sa le joalo, Mongoli-Kakaretso oa Mokhatlo oa Litchere Lesotho (LAT) Letsatsi Ntsibolane, o thoholelitse Lefapha la Thuto e Phahameng ka mosebetsi o matla o thusang baithuti ho etsa khetho. O re ha naha e tšoara litaba tsa thuto ka tsela ena e bontša tsoelopele le ntlafalo.

A re ho bohlokoa hore ho eloe hloko ngoliso ea Likolo tse Phahameng kahar'a naha molemong oa hore likolo li eketsehe, thuto tse fapakaneng li fumanehe habobebe e le karolo ea tlhahiso ea mesebetsi. O re qholotso ke hore baithuti ba Lesotho ba isoa linaheng tse ling ke batsoali, empa ba ka thuseha kahar'a naha, ka hona a ipiletsa ho lekala le ba ikarabellang ho bula letsoho ho ntlafatsa likolo hore li fumanehe li le ngata.



O iphelisa ka Meat-up

Tšelisong Thakholi

E mong oa bacha ba bileng le lehlohonolo le leholo ka ho holela kahar'a khoebo le ho ba le leseli la ho tseba ho sebela talenta ea hae ho iphelisa, Ausi Moseketsi Tlelase o re phetela ka moo a ileng a qala ho hlahisa 'sauce ea chillis' e tsejoang haholo ka lebitso la 'Meat-up', tlasa khoebo e bitsoang MT Foods. Haesale e le motho ea nang le lerato la khoebo, empa haholo-holo ho ithehela mosebetsi e seng ho hiroa. Etsoe matsatsing a morao tjena lintho li ntse li thatafala, 'me ho hloka-hala bacha ba tsebang ho itšoarella ka matsoho ho itl-hahisetsa mosebetsi.

Ausi Moseketsi o li beha tjena:

Ho ba khoebong haesale e le ntho eo ke e ratang ho ba ke holetse kahar'a eona. Batsoali ba ka ke bona ba ileng ba etsa hore tlhase ena ea lerato la khoebo e hole ka ho 'na, 'me joale ba e holisa le ho e hlokomela ka ho e hlaolela le ho e no-setsa, ho fihlela ka selemo sa 2023 ha ke qala khoebo eo e leng ea ka. Ke ile ka mpa ka fapakana le bona ka ho iqalla khoebo ea 'sauce ea chillis', kaha ke ile ka etsa boithuto pele hore ha e na litšenyehelo tse ngata.

Ke e qalile ke ntse ke kena sekolo ka chelete e kaalo ka M3, 000.00. Ke ile ka khetha ho e hlahisa ka boela ka hlokomela hore 'sauce' ke mofuta o mong oa sejo se ratoang ke batho, 'me ba se tšela lijong ho li natefisa. Ho feta mona ke ne ke se ke ntse ke le motho ea etsang mofuta e fapakaneng ea 'li-recipe'. Ke ile ka qala ho hlahisa 'sauce' ena, 'me ea hlahlojoa eaba e'a pasa hore e ka jeoa ke batho. Ke mofuta o monate ka ho fetisisa, 'me ha joale o teng ho a mang a mabenkele, le batho ka bo-mong rea ba reki-setsa ba il'o rekisa kapa ba ithekela bakeng sa malapa a bona.

Ka sehlahisoa sena se

etsoang kahar'a naha, kannete ke rata ho fetola bophelo ba bacha ba naha ena, ha khoebo e ntse e hola. Ke batla re hlahise mesebetsi e mengata e le hore bacha ba tsebe ho fumana mekhoha ea ho phela. Hajoale re bararo feela empa

la thepa linaheng tse ling. Sena se tli'o etsahala kamor'a lilemo tse tharo ho tloha hona joale. Haele mona ke fihletse tse ling tsa litakatso tsa ka, tsa ho ba mocha ea itšebetsang khoebong, ke ipiletsa ho lona Basotho ba heso hore le nthuse joaloka-

le bona ba tsebe ho una molemo. Tsena li tla etsahala feela ka tšehetso ea lona. 'Na ke ntse ke ntšetsa lithuto tsa ka pele tsa 'Business Management', Junifesithing ea Botho ka morero oa ho eketsa litsebo tsa ka e le ho tla holisa

'na ha ke lakatse ho bona bacha ba naha ena ba hiroa. Taba eo, ea ho rata ho hiroa ke eona e behileng naha ea habo rona mae-mong a bofuma le tlhokahalo ea mesebetsi. Moruo oa naha ena o ke ke oa hola ha feela re ntse re iphetotse



mosebetsi o mongata, ho hlokalang ke hore khoebo e hole bacha ba tsebe ho tla ka litsebo tsa bona tse fapakaneng re holise khoebo ena. Ena ea hore bacha ba ee sekolong ebe ha ba qetile, b'a hiroa ho e na le hore ba ithehele mosebetsi e feletsoe ke nako.

E 'ngoe ea litaba-tabelo tsa ka ka khoebo ena ke rata ho bona re se re romel-

ha Koranta e se e qalile ho ntšehetsa hore ke tsebahatse khoebo ea ka, nthuseng ho reka lihlahisoa tsena le ho li tsebahatsa ho ba ke ka Koranta MT Foods e ka holang 'me ra tseba ho bula menyetla ea mesebetsi.

E boetse ke takatso ea ka ho bona hore ke eketsa khoebo ena e tla le literkeng tse ling, moo bacha ba phelang teng e le hore

khoebo ena. Ho lona bacha ba ka lakatsang hore re tli'o sebetsang 'moho mamati a butsoe, feela ke batla bacha ba nang le lerato la khoebo ba sa shebang chelete feela ho ba le eona e tla kamorao hore motho a sebetse.

Khoebo e batla bacha ba nang le mamello, e se ke ea re ha motho a qala a thulana le liqholotso e be o se a nyahama a lahla. Kannete

mekopa-kopa ea ho batla ho hiroa ho e-na le hore re itl-hahisetsa mesebetsi. Re kopa ho tloha Likolong tsa Likonyana, tsa Mathomo, tse Phahameng le tse Kholo, lithuto tse etsoang ebe tse re tataisetsang hore re itl-hahisetsa mesebetsi, e seng feela tse tla etsa hore re sebetse ka liofising empa bacha ba ntse ba sotleha letsatsi ka leng.

Tlhokahalo ea chelete e tšoara mekhatlo matsoho

Nthabeleng Seitlheko

Naha ea Lesotho e sitoa ho hola moruong ka lebaka la tšebeliso e mpe ea matla, le ho se hlomphe Litokelo tsa Mantlha tsa Botho. Tse-na li hlalositsoe ke Mongoli-Kakaretso oa Mokhatlo oa Basebetsi ba CMQ, Robert Mokhahlane puisanong le Koranta ka la 14 Hlakola monongoaha.

O re bothata bo tobaneng le basebetsi nakong ea ha joale ke liphehelo tsa litumellano tsa mohiri le mohiruo tse seng li hanela basebetsi ho kena mekhatlo ea basebetsi, kapa li ba sitisa ho kena boitsekong ba mofuta ofe kapa ofe. O re taba ena leha e sa qaphaka empa ke taba e teng, 'me hona ke ho hatikela Litokelo tsa Mantlha tsa basebetsi ba naha ena.

O re e bang ba ikarabellang liqetong tse kholo ba sa khaleme maemo ana, moruo o tlo ameha hobane boholo ba basebetsi ba fumana meputso e sa pheliseng, e ba fetolang makhoba. A re ke tumelo ea bona hore merero e meholo ha e kena kahar'a naha ho hlake hore na mekhoha ea tšebetso e tla ba efe, 'me ba hirang ba ikobele liphehelo tse teng.

Mokhahlane o re bohlo ba basebetsi ba ea holimo le tlaase ba mameletse khatikelo ea lintho tse ngata mesebetsing ea bona, ka lebaka la tla le ho tšaba ho lahlehela ke mesebetsi. O re sechaba sa Basotho se tlokotsing ke maemo ana, ao ho bonahalang melata e iketsetsa borata.

O tsoetsepele hore e le mekhatlo ba lomme bebebe 'me ba tla lula ba tjekana le bahiri ba melata ka molao, ka ho hatikela litokelo tsa basebetsi, tseo ka letsatsi le leng Basotho ba tla hloka le molomo o ba buellang. O re lintho li fetohile ka hona ba lokela ho sebetse ka thata ho lopolla basebetsi tsietsing eo ba leng ho eona.

O bontšitse ha melao ea basebetsi e sa tsitsang e le eona e etsang hore batho ba fumane meputso e ba fetolang makhoba, e leng selo se sehlo sa Basotho. O re lintho tseo ba li etsang ke ho sebelisa melao e sireletsang basebetsi hore ba itseke, ho batla lipuisano le bahiri, tseo ka li nako tse ling ba sa li natseng ebe basebetsi ba qetella ba itsekile ho sa hloka hore.

"Ke tsoenyehile hona joale Naha ea Lesotho e oela tlasa linaha tse sa hlomphe Litokelo tsa Mantlha tsa Basebetsi, empa ba khothaletsa kamehla hore motho e mong le e mong o na le

litokelo." Ke Mokhahlane eo.

A re ntho e bohloko ka ho fetisisa ke hore nakong eo basebetsi ba

boipelaetso ke eng.

A re boholo ba batho ba bona ba utloisise hore boikopanyo ke ntho ea bohlokoa mesebetsing

hlokang ke hore ba fane ka thuto ho sechaba hore se tsebe ho ba le boikemelo le ho koetlisa batho ka melao ea basebetsi le



Mongoli-Kakaretso oa Mokhatlo oa Basebetsi ba CMQ, Robert Mokhahlane.

itse kang, bo-kena-lipakeng e ba sepolesa, bo qetelle bo hloko fatsa batho hobane bo hloka tsebe ea hore na hantle

ho thusa basebetsi ho utloana ka puo, 'me ha ba ka hlola taba ena ho tla matlafatsa boikemelo ba basebetsi. A re seo ba se

hore e sebetse joang.

A re ba ntse ba leka ho qelisa hore ba tsebe ho fumana tšebetso ea lichelete hore ba qetelle ba atlehile ho fana ka thuto. A bontša hore hona joale ba letšolong la ho bua ka litaba tsa lihore tsa tšebetso, tlhokahalo ea lichelete ke eona e etsang hore ba liehe ho fihlela sekepele sa bona sa tšebetso.

O re boitseko ke tokelo ea mang kapa mang haholo ha bo le molaong, ka hoo ho bohlokoa hore bahiri ba mamele litlhoko tsa sechaba molemong oa mesebetsi eo ba hlokang hore e etsahale ka nepo. O re ba ke ke ba khutsa ho fihlela basebetsi ba lokolohile bokhobeng.

Mazenod PRINTING WORKS (Pty) Ltd
Prepare good People for The Lord

Creativity Regarding Your Mental Entity

Our Service:

- Designing services
- Printing services
- Binding & Repairing
- Lamination
- Publishing

Repairing

Invoice & Receipt books

Books

Book Trimming

Perforation

Books

Binding

+266 22 350 815

demazenodprinting@gmail.com

Ho akheha ho ama booko

Nthabeleng Seithleko

Setsi se Ike-metseng se sebetsanang le Mafu a Booko le Methapo, se tsoile letšolo ho hlalella litichere ka malebela nakong eo morutoana a ka akhehang kapa ho khoroha. Tsena li boletsoe ke Dr. 'Mats'epang Tsoako, puisanong le koranta ka la 14 Hlakola monongoaha.

O re litichere li tobane le phepetso ea bana ba akhehang kapa ba khorohang likolong, e leng se ba bakelang bolutu kapa letsoalo, ka lebaka lena ho bohlokoa hore litichere li rupelloe ka litaba tsa bophelo bo botle molemong oa ho pholosa bophelo, e seng ho eketsa kholofalo bophelong ba morutoana ea ka bang le mathata.

O re ho khoroha ke lefu le teng le bakoang ke tšebetso ea booko e sa tloaelehang, ho nahana ka boima, ho bona lintho tse kotsi, ho shebella litšoantšo tse kot-

si kapa boima ba nako e fetileng e ka ba ba lefu kapa tahlehelo e itseng bophelong ba ngoana. O re ha morutoana a ka ba le bothata bona o tlameha ho thusoa ka ho fumantšoa kalafo.

Tsoako o re litichere li lokela ho tlahela batsoali le ho tseba seo e bang ke bothata ka ngoana, kaha h'a ntse a khoroha khafetsa booko ba hae bo'a ameha kapa methapo ea hae hoo e ka bakang kholofalo ea bophelo bohle. A re nakong eo a thusoang h'a lokele ho hatelloa kapa ho tiisoa ho feta tekanyo ka hoo ho hlokahala botsebi hore a tsebe ho bolokeha.

A bontša ho khoroha e le e 'ngoe ea lintho tse kotsi kaha ho ama methapo ka nako e khutšoanyane, 'me batsoali ba lokela ho phamolela lefu lena holimang ha le iponahatsa nganeng ho qoba hore ngoana a phele a le joalo.

A re ho bohlokoa hore likolong litichere li tsebe mafu a tšoereng bana, hore ba se ke ba makala 'moho le barutoana nakong eo e bang morutoana e mong a e-na le



bothata. A re ho hlola boemo bona ke ka mokhoa oa ho tšoara eo ho mo thusa ho se balehe, a phomole nakoana, a noe metsi hang kamora ho hlahopheloa, ha a ntse a fetisetsoa setsing, kaha ngaka e le eona e ka netefatsang se etsahalang.

Har'a lefu le leng leo a supileng le le kotsi bophelong ba bana ke ho akheha, ka lebaka la mocheso, khatel-

lo ea maikutlo le bokulo bo amang booko ba bona ho tloha kholong, hoo ka lina-ko tse ling ho ka hlahellang nakong eo morutoana a qalellang ho imeloa ke lithuto, kapa a se a bona bophelo ka leihlo le leng.

O re ho bohlokoa hore ngoana ea akhehang ho tsejoe sesosa sa bokulo, a fumantšoe kalafo ka nako kapa ho sebelisa litlhare

tseo a li filoeng ke lingaka ka nepo. O re bana ba bang ba phela ba sebelisa litlhare tse matlafatsang booko ba bona ho latela hore ngaka e laetse joang, empa nakong eo e bang ngoana o se a folile o'a lebala ebe booko bo boela bo eba le mathata.

O re ngoana ea joalo o tlameha ho fua metsi, ho lulisoa fatše a itšetlehile e seng a tšeloe ka metsi sefahleho, kaha hoo ho bakela 'mele ho shoashoaphana ho ka etsang hore e mong a akhehe ho feta, ha e mong a ka ba le letsoalo.

O re phapano ea motho ea akhehisang ke mocheso le bothata ba booko e teng, hobane ea nang le bothata ba booko kapa methapo e sa sebetseng hantle ha akhehile a ka ba itoma leleme, oa mocheso o bonahala ka ho thunya mofufutso le pelo e otlolang fatše.

O re litichere li lokela ho ela hloko hore bophelo ba motho ea joalo bo tlakotsing 'me ba lokela ho mo isa setsing sa kokelo hang hore a tsebe ho fumantšoa kalafo. O re setsi sa habo ke hona se tl'o potoloha le likolo tse ngata ho thakela litichere ka litaba tsa bophelo bo botle.

Mookameli oa Sekolo se Phahameng sa Maseru Day eo e bileng karolo ea koetliso ena, Mampini Motha o hlalositse hore ba tobana le liphephetso tse ngata, haholo bana ba akhehang sekolong, ba sa tsebe hore ba na le mathata a joalo. A re thupelo ena e ba hlasi-mollotse le ho ba thusa ho utloisisa liphephetso tse tobane le baithuti litabeng tsa bokulo ba bona.

O re ba hlokometse bohlokoa ba ho tseba mafu a tšoanyang bana hore ba se ke ba makala ha ho na le ntho e ba etsahallang. O re ntho e bohloko ke hore ha moithuti a akhehile ba ba le pherekano hoo ba sa atleheng ho ruta hantle. A re ba hlokometse hore mafu a kang ho akheha kapa ho khoroha ha se boloi, empa a ka susumetsoa le ke tselo ea 'M'a ha le 'meleng a neng a le ka eona, hoo mafu a mang a ka itš'emang kapa ho ithahisa ngoana a se a holile.

A re kamor'a thupelo ena, ba se ba tla tseba ho hlalohanya bokulo ho bana le ho ba thusa ka mekhoe e fapakaneng.

SHE-HIVE e bula sechaba molomo

Nthabeleng Seithleko

Ele karolo ea ho entlafatsa sechaba le ho se hlalella ka malebela litabeng tsa boikemelo le kutloisiso ea melao, SHE-HIVE e tsoile letšolo ho hlalella sechaba ka molao oa tliekefetso ea ka malapeng oa selemo sa 2022. Tsena li hlalositsoe ke Mohlabolli Mokhatlong ona, Sebata Makoe, puisanong le Koranta ka la 14 Hlakola monongoaha.

O re ba ile ba hlokomela hore batho ba bangata ha ba na tsebo ea melao e teng ho ba sireletsa le e mecha e fihlang, 'me ka lebaka la ho phahama ha litlaleho tsa tliekefetso e teng ka malapeng, ba bone ho le bohlokoa ho hlalella sechaba ka litsebo tsa molao ona. O re ho bohlokoa hore sechaba e be karolo ea liphetoho, se utloisise hantle mekhoe eo se lokelang ho e latela ho itšireletsa le

ho tlahela litliekefetso hara tse ling.

O re mosebetsi ona, ba ntse ba o etsa Seterekeng sa Leribe, Berea, Maseru le Mafeteng, 'me ba sebetsa metseng e mene e hloauoeng ho tsebahatsa molao oa tliekefetso.

O re morero o moholo ke ho thibela litaba tsa tliekefetso, moo ba bolelang ka bottlalo likateng tsa molao ona haholo tse amanang le boitsoaro, e ka ba litloaello

kapa tsela ea ho phela, ho se tlahela tliekefetso le litlamorao tse bakoang ke eona.

O bontšitse ha ba fihlile libakeng tse 'maloa ba hlokometse hore batho ba bang ba lula kahar'a lenyalo ho se na tšobotsi, kapa likateng tse lekaneng hore lenyalo le teng. A re molao ona o aha likamano tsa ka malapeng, ho thusa hore litaba ebe tse tsoetseng pele le kutloisiso kahar'a

sechaba.

O re ba khethile metse e mehlano literekeng tseo kaofela empa ho tse ling ke e mene eo ba e khethileng ka lotho, ba sebetsa 'moho le baetapele ba sechaba, eleng marena, baruti le makanselara, kaha e le bona ba lulang ba etella sechaba pele, 'me ha ba na le tsebo ho bonolo hore sechaba se utloisise se lokelang ho etsahala.

Ho fihlela hona joale esale ba qala mosebetsi ona, o supile ha ba atlehile ho fana ka leseli ka tšebetso ea bona le mosebetsi ea mafapha a mang, joalo-ka sepolesa Lefapheng la CGPU le Lekhotla le Phahameng hore na mosebetsi ea bona ke efe. O itse ba sebetsa ho thibela tliekefetso, ho tlahela nakong eo e etsahetseng le ho thusa hore batho ba se ke ba boloka litaba tseo kaha li na le litlamorao.

H'a phethela o re ba atlehile ho bula sechaba molomo se neng se sa tsebe hore se ka fumana thuso, ka hona batho ba se ba utloisisa litaba tsa tliekefetso le ho bua ka tsona 'moho le litlamorao tse ka bakoang ke eona.



Basotho ba boelane-Maqelepo

Nthabeleng Seitlheko

Ke nako ea hore batho bohle ba itlhahlobe le ho labalabela bongoe le kopano ea Basotho le ho itšetleha ka litšia tsa Morena Moshoeshoe Moth-ehi oa sechaba sa Basotho. Tsena li boletsoe ke Letona la Bohahlauli le Bochaba, Mohlomphehi Motlatsi Maqelepo, polelong ea hae, ka la 13 Hlakola monongoaha.

O re beke e fetileng ba bile le thapelo e neng e thakhola lilemo tse 200 sechaba sa Basotho se thehiloe, 'me ka thapelo eo o lumela hore bohle re hopolitsoe ho ithophela ketekelo ena ka mekhahlelo eohle ea sechaba. A re nalaneng ea Basotho selemo sena se bohlokoa 'me o leb-oha bohle ba phamoletseng litaba tsena holimo.

O re o motlotlo ho bolella Basotho hore tšebetso e se e entsoe ea ho aha moralo o tla tataisa mesebetsi eohle ea selemo sena, 'me o na le lintlha tse 'ne tse ka sehloohong, tsona ke hore ho ahoe khotso ea sechaba ho kenyeletsa Basotho bohle.

O boletse hore ho kete-



koa karolo ea borena eo bo e bapetseng khahong ea sechaba sa Basotho ho tloha ka Morena Moshoeshoe I, ho hlahisa merero ea ntlafatso e tla ba liemahale tsa ketekelo ena. A re ho tla ketekoa le ho pepesa litaba tsa sechaba tsa bonono, bochaba, lipapali le bohahlauli e le karolo ea ntlafatso le boiphihlelo ba sechaba sa Basotho.

O re leha moralo oa tšeb-

etso o se o le teng, maikutlo ke hore litlhahiso tsohle li tla be li ntse li buletsoe ho atlehisa tšebetso ena. Ho bile le liphutheho tse 'maloa le mafapha a fapakaneng a tl'o thusa hore morero ona o qetelle o atlehile, bona ke baruti, Marena a Sehlooho, boramephato, baphatlalatsi le litsebi litabeng tsa bochaba e le ho aha moralo sebakeng sa tšebetso ena.

O re hore sechaba sa Ba-

sotho se qeta lilemo tse 200 se thehiloe, ke ntho e kholo eo bohle ba lokelang ho e keteka, 'me ha re keteka re lokela ho hetla morao likatleho tseo naha e li fihletseng, liqholotso tse bileng teng le moo re khibetseng teng. O re ho bohlokoa hore Basotho re ke re itekole hore na re tsamaile leeto le joang.

"Maemo a renang kahar'a naha ke a sa jeseng litheohelang, e le a lipolotiki, li-

polao tsa batho, bosholu, bofuma, tla le tse ling tse ngata." A rialo.

A re selemo sena ke sa hore re ke re nahaneng hore Morena Moshoeshoe I ea kopantseng lichaba tsa mefuta e fapakaneng a li etsa sechaba se le seng, o ne a phela ka khotso le mamello. A re ho bohlokoa hore Basotho ba ke ba tsejoe e le sechaba sa khomo, se bopiloeng ka lipolelo le litšiea tseo re li tsebang joaloka "O ka nketsang ha e ahe motse, motse ho ahoa oa morapeli Thesele, se ke oa re ho moroa, moroa tooe! Khotso ke khaitseti ea Moshoeshoe." Ke Maqelepo eo.

A re selemo sena ke sa bohlokoa seo e le babusi le baetapele ba kajeno ba lokelang ho sheba leeto la Basotho, ho ahoe Lesotho le lecha, ho fetoloe seriti sa Lesotho Machabeng.

H'a phethela o re Bakuena, Batlounge, Bakhatla, Bataung, Bafokeng, Matebele, Makhlokoe, Bahlakoana le ba bang ba hopole hore bohle re ntho e le 'ngoe, ka hoo ho bohlokoa hore re boloke khotso eo Morena Moshoeshoe a re rutileng eona.

Letona le thoholetsa liboholi

Nthabeleng Seitlheko

Baphatlalatsi ba tlameha ho etsa mosebetsi oa bona ba ipapisitse le litš'ia tse ba tsamaisang, molemong oa ho bopa, ho aha le ho fana ka thuto ho sechaba. Tsena li hlaheletse polelong ea Letona la Liphatlalatsi Mohlomphehi Nthati Moorosi ketekelong ea Letsatsi la Lefatše la Se-ea-le-moea, ka la 13 Hlakola monongoaha.

O re leetong la bophatlalatsi kahar'a Naha ea Lesotho ba fihletse litaba tsa bohlokoa e leng ntlafatso ea bophatlalatsi litabeng tsa thuto kaha ba bang e ne e le baphatlalatsi ba se na mangolo, 'me seo se susumetsa botlalehi ba litaba bo nang le tšekamelu. O re litaba tsohle lifetoha tsa 'nete ha li builo se-ea-le-moeng 'me pele ho moo ha ho bonolo hore mang kapa mang a ka li kholoa.

O re baphatlalatsi ke bona lesokoana la khotso le ka ahang, kapa la heletsa le ho thusa tsoelopele ea naha, 'me ntle ho bo-

phatlalatsi bo bulehileng ha ho na tsoelopele naheng e joalo. O re letsatsi lena ke boikhopolo ho baphatlalatsi ho khutlela litseleng tsa bona molemong oa kholo ea lefapha le joalo. O re ho ketekoa tjena, tšebetso ea baphatlalatsi e ntse e sa mo khotsofatse, moo ba bang ba qolotsang litaba ka marang-rang ka thoko le ho li netefatsa kapa ho botsa motho ea amehang.

O re litaba tsena li lahlisa sechaba tšepo ho baphatlalatsi, 'me ho kotsi ho nka lehlakore tabeng. A ipiletsa ho bona ho sebetsa ka thata ka linako tsohle, ho ruta, le ho thabisa Basotho.

A bontša ha ba tobane le qholotso ea li-ea-le-moea tse khaohang khafetsa, ka lebaka la tšenyoo ea thepa e sebelisoang ho tsamaisa maqhubu, ka lebaka leo ba kopa tsoarelo ho Ba-

sotho hobane chelete e tla reka thepa e se e keneletse likhakanyong tsa lichelete.

E mong oa bamameli ba se-ea-le-moea, Lerato Tšosane, o supile hore ka ntle ho li-ea-le-moea ha ho na moo ba fumanang 'nete ea litaba, hobane leha a bone taba marang-rang kamehla o e kholoa ha a e utloa se-ea-le-moeng, 'me seo se mo thusa hore a tsebe ho hlalohanya 'nete le mafosisa.

O re batho ba se ba sebelisa marang-rang ho senya mabitso a batho kapa ho silafatsa litaba, empa oa tseba hore joang kapa joang seboholi se hlophisa litaba ho latela hore li lokela ho hlaha li le joang sechabeng. A thoholetsa li-ea-le-moea tsohle tse tšehetsang Basotho ho sa natsoe boemo kapa mofuta oa sefefe oo motho a leng ho ona. A kopa liboholi ho lula tabeng tsa 'nete ka linako tsohle molemong oa bona.

Ho sa le joalo, e mong oa basebetsi ba se-ea-le-moea, Mpinane Thulo o hlalositse hore ba tobana le liqholotso tse ngata joaloka ho se fumane litaba tse lokelang ka nako. A re litaba tsena ke khatikelo e kholo ea tšebetso ea bona, ka

hoo ba ipiletsa ho 'muso ho tšehetsa li-ea-le-moea ka lichelete molemong oa hore li tsebe ho etsa mosebetsi ka nepo.

O re ho bohlokoa hore 'muso ka mafapha a ikarabellang o romelle lipapatso li-ea-le-moeng ntle le khethollo, hobane seo se tla thusa hore kholo e be teng.

Mookameli oa Mokhatlo oa Women In Media Association, 'Marafaele Mohloboli o hlalositse hore Letsatsi la Lefatše la Se-ea-le-moea ke boikhopotso holima litš'ia tse tsamaisang baphatlalatsi, ka hona ho bohlokoa hore bohle ba ikhopole hore ba sebeletsa sechaba se hlohang khotso, se nang le mathata a fapakaneng, ba se ke ba susumetsa lesokoana la bohloko kapa hona ho roteletsa, empa ba tlalehele Basotho ka litsela tsohle ho atlehisa litaba tsa khotso.

A re ka linako tse ling baphatlalatsi leha ba nenoa, ba nyatsoa ke batho ba bangata, ke batho ba bohlokoa sechabeng, ba sa hlokomeleheng 'me taba eo e kotsi kaha e le batho ba hlohang tšehetso joaloka mang le mang. O re ba tsoere ka thata ho loanela poloheho ea baphatlalatsi mosebetsing, hore ba fuoe meputso e phelisang.



Lihoai li imona monoana

Nthabeleng Seitlheko

Letona la Temo, Kanetso ea Lijo le Phepo e Nepahetseng, Mohlomphehi Thabo Mofosi, o arabela selo sa lihoai sa tlhokahalo ea mebaraka, ka ho koala maliboho ho tloha ka khoeli ea Tlhakubele ho isa ho ea 'Mesa selemong se holimo, ho sa kene liapole le tamati. Tsena o li hlalositse Koranta, ka la 14 Hlakola monongoaha.

O re tlhahiso ea lihoai kahar'a naha e lokeloa ho nkoa e le ea mantlha hobane temo ke mokokotlo oa naha, 'me seo se ka iponahatsa ka liketso, lerato le tšehetso ho lihoai. O re e le lekala ba ikelelitse ho koala maliboho hore lijo tse hlalisitsoeng ke Basotho li se ke tsa senyeha li rekoe, 'me li ba tsoele molemo.

Mofosi o re ba lokela ho sosobanya lifahleho ha ba shebane le ntlafatso ea temo kahar'a naha, hobane seo se tla thusa lihoai ho ntlafala. O re Basotho nako le nako ba ntse ba bonahatsa boiphihlelo ba bona, 'me ba lokela ho tsosoa molota ke 'muso ka ntlafatso le tlhahiso ea lijo hara tseling.

O bontšitse hore sena lekala le se etsa ka lebaka la tlhahiso e ntle ea liapole e bonahetseng polasing ea liapole e fumanehang Leribe, Mahobong. A re litabeng tsa litheko lekala la habo le tla bona hore bahoebi ha ba nke monyetla ka sena, ka ho nyolla litheko.

A re hangata ha maemo a le tjena ho na le hore bahoebi ba hanyapetse sechaba, 'me bahlanka ba habo ba tla lula ba tsoile letšolo ho bona hore ba thusa sechaba litabeng tseo. O re hape hona ke ho fa lihoai monyetla oa ho hoeba ho se tholisano le lihlahisoa tse tsoang kantle ho naha.

O re ba tla boela ba etsa bonnete ba hore thepa ea lihoai e finyella mebarakeng. O itse o thoholetsa lihoai ka tlhahiso e ntle e se e ka li ka tsoelapele ka tlhahiso e holimo hore naha e tsebe ho iphepa. A re baji le lihoai ba tla lula ba hokahantsoe ke lekala molemong oa hore ho se be le sekheo lipakeng tsa khoebisano.

O bile a ipiletsa ho lihoai tse futhelang lihlahisoa ka chefo ho loantša likokoanyana ho ema matsatsi a supileng pele lihlahisoa tse joalo li ea 'marakeng. O re e bang se seng sa lihlahisoa tsena se ka fetela ho baji pele ho nako eo, hoo ho tla ba qholotsa ho bula maliboho lihlahisoa li kene kahar'a naha.



Letona la Temo, Kanetso ea Lijo le Phepo e Nepahetseng, Mohlomphehi Thabo Mofosi.

Lihlahisoa tse fumanehang polasing ea Leribe, ke liapole tse khubelu ka 81% tse tšehla ka 11% tse tala ka 8%, ha mabokose a tamati a tlang ho fumaneha a hakanyetsoa ho 49, 700, 'me tebello ke hore a tla anela naha.

Ho sa le joalo, e mong oa lihoai, Tlaba Mochebelele, o itse ba leboha lekala ka tšebetso ena eo e seng lekhetlo la pele 'muso o e etsa ea ho koala maliboho ho ba thusa hore lihlahisoa tsa bona li rekoe, li se ke tsa senyehela masimong. O re sena ke ho phahamisana moea oa lihoai hore tlhahiso ea bona e be e

kholo, ka hoo a ipiletsa ho lihoai ho tšepahalla Basotho.

A bontša ka nako e

bo tli'o ntlafala kaha bohlo lihoai tsa Lesotho li sebelisa manyolo a ntlafetseng a moiteli eseng




telele esale ba le seboko ke tlhokahalo ea 'maraka, 'me sena se re Basotho ba tšehetsane mesebetsing eohle ea bona ea temo. A re ha naha e iphepa ka tlhahiso ea eona le mafu a mangata a tli'o fela, bophelo ba batho

a nang le lichefo. O re bothata ba manyolo a holisang lijalo kapele ka hore a na le lichefo le litlamorao tse sa lokang, 'me ba lula ba khotahletsa Basotho ho tsitsa mokhoeng oa temo ea moiteli kaha o matlafetse.



MOB KIDDS EDUTAINMENT

Puzzle MOB 92-4522




ACROSS

- 1 Misbehave (3,2)
- 4 Rash speed (5)
- 7 Pull with difficulty (5)
- 8 Checked-pattern material (5)
- 9 Snooker stick (3)
- 10 From that time on (5)
- 12 Exercise for the stomach muscles (3-2)
- 14 Old French coin (5)
- 17 Unmoving (5)
- 20 Make a buzzing sound with your mouth closed (3)
- 21 Small measure of weight (5)
- 22 Furry anorak with a hood (5)
- 23 Very deep hole (5)
- 24 Units of three feet (5)

Down

- 1 Fire cinders (5)
- 2 Railway vehicle (5)
- 3 Portion, part (5)
- 4 Wishes (5)
- 5 Begin (5)
- 6 Turn out to be (3,2)
- 11 Fizzy drinks tin (3)
- 13 Small hotel or pub (3)
- 14 Plant life (5)
- 15 Irritate, pester (5)
- 16 Board game with bishops and pawns (5)
- 17 Intimate, hint (5)
- 18 Mistake (5)
- 19 Drops of water from the eyes (5)

SOLUTION 92-4522



DID YOU KNOW?

Kids Environment Kids Health


Unveiling the Healing Stingers: Scorpion Venom's Surprising Health Wonders!

MEDICAL BENEFITS OF SCORPION VENOM



Despite the common fear of scorpions due to their venom and formidable appearance, scientists are uncovering potential health benefits associated with these creatures. Numerous studies have demonstrated the effectiveness of scorpion venom in alleviating pain and treating conditions like lupus and rheumatoid arthritis. Recent findings from researchers at Stanford University and in Mexico indicate that a scorpion species found in Eastern Mexico may possess venom with antibacterial properties.

The escalating concern over antimicrobial resistance globally has raised alarms among health experts. The worry is that if existing antimicrobials lose their effectiveness against common bacterial infections, these infections could evolve into life-threatening threats.



TSA KEREKE

St. Augustine's e keteka lilemo tse 100

Tšeliso Thakholi

Mokete o Moholo oa ho khakola Jubilee ea lilemo tse 100, Seminari e Kholo ea Augustinus ea Halalelang e thehiloe, o ile oa tlotlisoa ka mokhoa o khethehileng ka khorumollo le tlhohanolofatso ea liemahale tse kenyeletsang har'a tse ling Lebone le Thapelo ea Novena, e leng tsona tse tlang ho hopotsa baithuti ba Seminari le bakriste bohle lilemo tse 100. Litšebeliso tse ileng tsa simolla ka mokoloko ho ea ka kerekeng li ne li tsoaretsoe St. Au-

gustinus, Roma, ka la 11 Hlakola 2024.

Khubu ea mokete ona ebile Sehlabele se Halalelang sa 'Missa se neng se eteletsoe pele ke Mookameli oa St. Augustine's Major Seminary, Rev. Dr. Lebohang Paul Lekena a tlatsetsoe ke basebetsi 'moho le eena, e leng baprista ba alositseng Seminari e Kholo.

Ha etsa selelekela pele ho khotatso, o itse sebakeng sa moreo ona o moholo oa ho khakola Jubilee ea lilemo tse 100 Setsi sena sa Koetliso ea Baprista se thehiloe, ba khethile ho tataisoa ka mantsoe a fumanoang ho Levitike 25:10, e leng a reng: "Le tla halaletsa selemo sena 'me le phatlalatsa molaetsa o molemo ho batho bohle." A re mantsoe ana a tla ba thusa ho ea fihla qetellong ea selemo, e leng ka la 9

Pulungoana monongoaha ha ho tla be ho ketekoa mokete ona.

"Ka ona mantsoe ana re tli'o tsamaea selemo sena kaofela, 'me ke hona ketsahalang ena e telele ea ho halaletsa le ho phatlalatsa, re hopola ka boikokobetso bo boholo Baprista, Babishopo, Maseminari le mang kapa mang ea ileng a khola molemo oa Setsi sena." A rialo a bile a phethela ka hore ona ke mokete o etellang pele e meng e mengata e tlang ho ba teng, ho fihlela ka khoeli eo ho tla ketekoa ka eona.

Khotatsong ea letsatsi leo, Fr. Martin Liemo, o itse St. Augustine's Major Seminary ke 'm'a rona bohle, ebile e bapetse karolo ea bohlokoa ho bona e le bahlanka ba Morena Molimo hore e be ba moo ba leng teng ka mekhahlelo ea bona e fapakaneng, ho latela thomo eo ba e bilelitsoeng. A re ha se ea fana feela ka bophelo bo botle ho bona ba kileng ba kena ho sona, empa le ho sechaba sa Basotho ka kakaretso.

Moprista oa pele ea tsoang sekolong sena ke Fr. Raphael Mohasi, a hlalangoa ke Fr. Emmanuel 'Mabathoana eo e bileng ea eba Mobishopo oa pele oa Lesotho le Moarekabishopo oa pele oa Tikoloho e Kholo ea Maseru. Kamor'a teng babishopo bohle ba Naha ea Lesotho ba teng le ba seng ba ile ke litholoana tsa sekolo sena, esita le litikoloho tse kante ho naha le linaha tse ling li bile le babishopo ba tsoang sekolong sena, 'moho le baprista ba bangata bao sekolo se ba otlileng.

2023-2024 SELEMO B

Sontaha sa 1 SA Karisima

Genese 9,8-15

Pesalema 24

1 Peterose 3,18-22

Mareka 1,12-15



Khotatso

Re tla hlola hobane Kriste o hlotse

Joalokaha le utloile mookoli ke letšoao la Selekane sa rona le Morena. Mehlang ena ha le o bona le hopole hore ke letšoao la boprofeta la tlhoho ea Kriste holima Satane e le 'musi oa lefatše. Molaetsa oa lipalo tsa kajeno o bua ka tlhoho; tlhoho ke molaetsa o phethahetseng oa Nako ea Karisima. E le ruta hore ka eona tlhoho eo ea hae, lefu la hae sefapanong le lona le tla hlola ntoea ea lona le e moebe.

Mehlang ea Noah batho bohle lefatšeng ba ne ba furaletse Morena ba iketsetsa mesebetsi e mebe, eaba Morena o laela Noah ho aha areka eo a tla kenya liphoofole tse peli tsa mofuta o fapakaneng 'moho le lelapa la hae. Kamor'a moo Morena a tliša moroallo lefatšeng, ha moroallo o felile Morena a bua le Noah 'moho le bara ba hae. A tšepisa ho theha selekane le Noah 'moho le meleko eohle, a tšepisa hore a ke ke a hlola a tšise moroallo hape. E le phethahatso ea tšepiso ena a re mookoli e tla ba letšoao la hore ho ke ke ha hlola ho e-ba le moroallo.

Moroallo ona o ka bapisoa le Sakramente ea Tlhatsuo, joalokaha Morena a ile a tlosa bohle ba neng ba mo sitetsoe ka ho phela sebeng ka metsi, o boela a re hlatsoa libe tsa rona Sakramenteng ea Tlhatsuo. Bohle ba tseba ho hlola Satane ka grasía ea Molimo Ntate, matla a Moea o Halalelang le tumelo ea bona ho Kriste Jesu.

Thutong ea Bobeli Peterosi o lokisetse Balichaba bao e leng bakriste mahloko papisong le a Kriste. O ba ruta hore joalokaha Kriste a hlotse le bona ba tla hlola, 'me tlhatsuo ea bona ke bopaki ba tlhoho, kaha e ba fa kabelo tsohong ea Jesu Kriste. Noah o ile a pholoso ka ho feta holima metsi, joale Bakriste le bona ba fumana pholoho ea bona ho Kriste ka ho hlatsua ka metsi.

Peterosi o ruta Balichaba hore Kriste eo e leng ea lokileng o ile a shoela bohle ba sa lokang e le ho ba busetsa ho Morena. H'a etsa sena molemong oa ba 'maloa empa bohle hofihlela lipheletsong tsa lefatše. Ea neng a se na sebe o ile a jara libe tsa bohle, 'me a itumella ho thakhisoa e le hore Morena a tšoarele baetsalibe.

Evangeling Kriste ha nyelisoa ka hore o leleka meea e litšila ka Beelzebule, o bua ka tlhoho ea hae (Mareka 3:24). Ka sena o ne a bolela hore Satane o tla lihelo fatše 'me 'Muso oa Morena o tla hola. Bana bohle ba hlatsoitsoeng ke mohlala kapa pontšo ea 'Muso ona o sa bonahaleng. Empa Satane a ke ke oela hofihlela, ho na le nako eo a tla boela a khutle hape (Tšenolo 20:2-3), 'me nakong eo 'Mele oa Kriste o tla be o holile ho lekana hoo a se nang ho ba le matla ho hang.

Ha le lefelling matsatsing a 40 Kriste o ile a lekoa ke Satane 'me a mo hlola. H'a itumella ho qekisoa ke Satane hobane o ne a tletse lefatšeng ho tla felisa 'muso oa Satane o qalileng nakong eo Adama a neng a furalla Morena Serapeng sa Edene. Kriste o ne a tli'o nka seo e leng sa hae seo Satane a se nkileng.

Joaloka litho tsa 'Muso oa Morena nakong ena ea Karisima le biletsoa ho furalla libe tsohle tsa lona tse koatisitseng Morena Molimo. Re hopotsoa kamehla tlhoho ea Kriste, 'me re biletsoa ho phela tumelo ea rona ho Kriste joaloka bana ba Molimo ba hlatsuoeng. Bohle ha re eeng re il'o khanya lefatšeng ka mamelo, bosebeletsi, lerato baneng babo rona, lithapelo le lihlabelo ka lebaka la lerato la Morena. Ka ho etsa joalo rea tseba hore qetellong tlhoho ea rona e tla tlotleha ka pholoho eo re tla e fumana joaloka bana ba Molimo Ntate.

Bahalaleli har'a Beke

- | | | |
|----|---------|---------------------|
| 19 | Hlakola | Belina |
| 20 | Hlakola | Basil |
| 21 | Hlakola | Severian |
| 22 | Hlakola | Maximian of Ravenna |
| 23 | Hlakola | Martha |
| 24 | Hlakola | Martha |

Societas Mariae Maseru
MUSIC FESTIVAL

27TH APRIL 09AM
 VENUE: TO BE ANNOUNCED

TICKET: **M20** VIP: **M60**
 Available from all **BANA BA MARIA (BBM)** Members

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:
 +266 63646823 +266 56155394 +266 53172759 +266 63918497

Moeletsi oa Basotho
 www.moeletsoabasotho.co.ls

LSRC e khobokanya batsamaisi

Tšeliso Thakholi

Komisi ea Lesotho ea Lipapali le Boithapollo (LSRC), ebile le 'moka oa matsatsi a mabeli oa Lipresident tsa mekhatlo e fapakaneng ea lipapali, o neng o reretsoe ho hlahloba merero ea Komisi e tlang ho kenngoa tšebetsong, e le ho matlafatsa kholo le boleng ba lipapali kahar'a naha. 'Moka ona o ne o tšoaretswe Lancers Inn, Maseru, ka la 11 ho isa la 12 Hlakola 2024.

Lipresident tsa Mekhatlo e Mehlo ea lipapali e leng LSRC le LNOC Benghali Litšitso Motšeremeli le Thabang Rampooana ba bile ntsoeleng ho supa hore 'moka ona o tlii' o ba thusa haholo, e le baokameli ba lipapali ho etsa meoloane ea tšebetso kahar'a lipapali, e tlang ho ba thusa ho bona hore lipapali li fetoha boipheliso e seng boithapollo feela. Ba re ba tlii' o ipehela meoloane e tlang ho tliša phetoho e kholo kahar'a lipapali.

Ba supa hore ba tlameha ho tlamahana 'moho ho ba ntho e le 'ngoe le mekhatlo eohle ea lipapali kahar'a naha, molemong oa botsa-



maisi bo hloahloa bo bileng bo nang le ponaletso mafapheng ohle.

Moemeli oa Naha ea Britain, Monghali Harry Macdonald h'a bua le lipresident tsa mekhatlo ea lipapali 'mokeng ona, o boletse hore lipapali ke tšiea ea bohlokoa bophelong ba motho ba letsatsi ka leng, kaha li betlela bacha bokamoso bo chabileng ka ho ba qobisa lintoa, tšebeliso e mpe ea tai, litlolo tsa molao, ho boloka 'mele ea bona e phetse hantle le ho ba hlabolla, e le hore ba se ke ba jeoa ke bolutu.

A ipiletsa ho libapali ho bona hore li thabisa batšehetsi ba naha ea habo bona, ka ho bapalla tlhoko ka mehla. A re sena se ka hohela bahoebi le batsete-

li ho tsetela lipapaling tse fapakaneng le ho nyolla moruo oa naha.



Lebitsong la Letona la Lipapali, Monghali Khotso Patsa o hlalositse hore Naha ea Lesotho e tobane le liqholotso tse ngata haholo, tse kenyeletsang har'a tse ling tlhokahalo ea mabala a fapakaneng a lipapali le khaello ea lisebelisoa bakeng sa lipapali, 'me sena se etsa hore lipapali li hole ka monyebe o moholo.

A re e se e batla e le tloaelo ho baemeli ba lipapali hore kamehla ha ba etsa meralo ea bona, ba e etsa ba shebile lehlakore le le leng feela la ho fumana litšehetso ho 'muso, ha ba leka ho loantša liqholotso

tseo ba kopanang le tsona. A ba khothaletsa hore ka mehla ba ke ba shebe hore na ke maoala afe, ao ba ka a etsang ho fihlela litharollo mathateng ao ka mehla ba tobanang le ona. "Hobane ke bona hangata ha re sebetse mosebetsi oa rona re shebile feela se teng kapela mahlo a rona."

A ba kopa ka matla ho inahana ka botebo maqiti le boqapi ba hore na liqholotso tseo ba kopanang le tsona le tse teng, ba ka li thula joang ka phatla, e le hore ba tle ba iphumane ba hatetse pele haholo lipapaling joaloka linaha tse ling.

Ivory Coast ke mpoli



Tšeliso Thakholi

Sehlopha sa Bolo ea Maoto sa Naha ea Ivory Coast se entse ntho e kang mohloho, kaha ba bangata ba ne ba sa khohole, ha se

hapa Mohope oa AFCON, lekhetlo la boraro nalaneng ea ona kamor'a hore se pole Super Eagles ea Nigeria, e seng e bapetse mohope ona makhetlo a mahlano, ka phafa ea 2-1 papaling ea makhaolakhang Lebaleng la Alassoner Ouattora, Abi-

djan bosiu ba Sontaha sa la 11 Hlakola monongoaha. Nigeria e hlile ea tsohella ka letanteng la Ivory Coast, metsotsong e supileng ea karolo ea pele ea papali ha William Troost-Ekongs a ngolisa ntlha ea bona ea pele. Papali e tsamaile joa-

lo, ho fihlela metsotsong e 62 ea karolo ea bobeli ea papali ha Franck Kessie oa Ivory Coast a lekanya lintlha eba 1-1. Ntlha ena eo Kessie a e hlabileng e hlaloso e le ea botšelela lipapaling tsa hae tsa machaba tse 19 tseo a seng a li bapetse, ha tsa liki ea naha a hlabile lintlha tse tharo feela ho tloha liki e sa le e qala.

Leha e qalile e sa ka ea bapala hantle Naha ea Ivory Coast e atlehile, ho phunyeletsa ho fihlela tlhoko e ntse e sebelisa Sebastien Haller ea ileng a hlabisa ntlha ea tlhoko. Sebapali se hloahloa sa Nigeria e leng Victor Osimhen o ne a bonahala a e-na le bothata ka mola o kamorao oa Ivory Coast, kaha ho ne ho hlile ho bonahala sekheo se seholo moleng o kapele oa Nigeria nakong eo e hlaselang. Sena se ile sa etsa hore Osimhen a iphumane bohoko ba nako a lokela ho itatela libolo moleng o kamorao.

Naha ea Afrika Boroa e hlahile maemong a boraro kamor'a ho pola DR Con-

go thahong ea mekoko ka lesaoi la 6-5 ka Moqebel. Athe ka lebaleng li tsoile li pitikisa mahe (0-0). Sethibathibane sa Bafana Bafana e leng Ronwen Williams o ile a ipabola ka ho thiba mekoko ea Mbemba le Meschak Elia ba DR Congo. Sebapali se bapalang mpeng Teboho Mokoena o ile a hloleha ho hlabisa mokoko. Naha ea Afrika Boroa e ne e hape Mohope oa AFCON ka selemo sa 1996 ha e ne e hlola Egypt 1-0, ka ntlha e neng e hlajoe ke Mark Williams. Ka 2013 ea tsoa mokhahlelong oa pele ho lihlopha tseo e neng e panoe le tsona ha e ne e hloleha ke Mali thahong ea mekoko ka 3-1.

Egypt e sa ntse e le eona feela e hapileng mohope ona makhetlo a mangata, e leng ha supa. Haele linaha tse kang Cameroon, Ghana, Ivory Coast, Nigeria, Algeria le DR Congo tsona li se li o hapile makhetlo a fetang bobeli. Ka 2025 Mohope ona o il'o tšoareloa Naheng ea Morocco.

K4L Ladies e ntlafatsa maemo

Tšeliso Thakholi

Sehlopha sa Bolo ea Mao-to sa Basali sa Kick4Life Ladies se bonahala se le monyetleng o motle oa ho hapa bompoli ba Women's Super League ba selemo sena, kamor'a ho shapa leho tlontlolla Lijabatho Ladies, e qetileng lipapali tsa eona tsa mokhahlelo oa pele oa Liki e Kholo, e na le mathata a khaello ea libapali, hoo e neng e bapala ka libapali tse sa fellang liki kaofela. Papali ena e ne e tsoaretsoe Lebaleng la Ob-late Scholasticate, Roma, ka la 11 Hlakola monongoaha.

Puisanong le Mokoetlisi oa Kick4Life Ladies, Monghali Teboho Takisi o supile hore ha joale sehlopha sa habo se ntse se le ntoeng khahlanong le LDF Ladies ea ho hapa liki selemong sena. "E le hore LDF Ladies e se ke ea be se e tsitsa e fetoha morena oa Super League. Re batla hore e tsebe hore re ntse re tla mono moo e leng teng."



O boletse joalo a bile a eketsa ka hore seo a nt-seng a sebetsana haholo le sona kahar'a sehlopha, ke ho kenya libapali moea oa ho hlaba lintlha tse ngata, kaha sena se tla ba thusa hore leha ba ka iphumana ba lekana le LDF Ladies ba tle ba e hlole ka phaphang ea ho hlaba lintlha tse ngata.

Takisi a supa hore ba ntse ba e-na le lihlopha tse matla kahara liki, le hoja ho fihlela hajoale ba e-s'o lumele hore LDF Ladies le selemong sena e tliil'o nka liki. A re ba tliil'o sebetsa ka thata ho bona

hore ba hlakola tloaelo e seng e ntse e tsebahala ea hore selemo le selemo ha liki e fela, Kick4Life e tla be e hlahile boemong ba bobeli. "Re na le tšepo ea hore re tliil'o hapa liki selemong sena, ho ba ha ho mang ea tsebang hore na ho tla etsahalang. Mehlolo e mengata ea etsahala bolong ena ea maoto." O boletse joalo a bile a phethela ka hore Kick4Life Ladies le eona e batla ho ea emela naha lipapaling tsa Machaba tsa CAF ha liki e fela.

Haele Mokoetlisi oa Lijabatho Ladies, Mon-

ghali Maile Mokoena o boletse hore lekhetlong lena sehlopha se atlehile ho ngolisa libapali tse 22, 'me har'a tsona ba bahlano ba tsoa lihlopheng tsa LMPS Ladies le Berea Ladies, empa haele ba bang ha se libapali tse ncha, kaha ba bile le bothata ba ho hloloa ho amoheloa ke FIFA Connect. "Sehlopha sa rona se nepahetse hona joale, le hoja re lahletsoe ke papali ea rona ea pele ea mokhahlelo oa bobeli oa lipapali tsa Liki e Kholo." A tiisa hore sehlopha sa hae se ile sa fumana

menyetla e mengata ea ho hlaba lintlha karolong ea pele ea papali empa sa hloloa ho e sebelisa. "Karolong ea pele re ne re bapala hantle empa ra hloka lehlohonolo la hore re hlabe lintlha." A rialo.

A phethela ka hore le leng la mabaka a e nt-seng hore ba hloloe ke tsela e mpe eo baletsaphala ba neng ba tsamaisa papali ka eona. A ipiletsa ho baletsaphala ho tsamaisa lipapali hantle kaha sena se senya seriti le tlhompheho ea lipapali tsa Liki e Kholo.

Sharks Pool Club e ikemiselitse

Tšeliso Thakholi

Sehlopha sa Papali ea Senuka sa Sharks se ikemiselitse ho simolla mokhahlelo oa bobeli oa lipapali tsa Liki ea First Division ka boithukhubetso le sehlahlo, e le ho ipeha boemong bo botle ba ho ba maemong a pele a liki. Sharks e tliil'o amohela Seleso Masters, Lebaleng la Ha Pita, Maseru,

ka sa la 18 Hlakola 2024.

Ho ea ka moetapele oa Sehlopha sa Sharks, Monghali Khabele Mochone sehlopha sa habo ha se ea ka sa sebetsa hantle mokhahlelong oa pele oa lipapali tse tsoa feta tsa liki. Empa lekhetlong lena moea o phahame kahar'a libapali, ba ntsoeleng le ho ba mafolofolo. Ka hona tebello ke ho iphumana e le bona bompoli ha selemo sena sa lipapali se fela.

A supa hore ke se seng sa lihlopha tse matla haholo tsa liki ena le hoja ka bomalimabe se ile sa

lahleheloa ke libapali tse ling tse matla tlasa mabaka a sa hlakang hantle. "Ba ile ba nyamela feela re se re le boemong bo holimo ba loko." A rialo a bile a bontša hore ho shoa ha lesole le leng ke ho tsoha ha le leng, kaha ba se ba fumane libapali tse ling tse ncha, ho kotala likheo tsa ba ileng ba nyamela feela ntle ho mabaka.

Khabele o itse ba qalile boikoetliso le boitokiso ho tloha ha ba qeta ho phethela mokhahlelo oa pele oa lipapali tsa bona, 'me ho tloha ka nako eo haesale ba sebetsa ka

thata ho itokisetsa liki. A tsoelapele ho hlalosa hore nakong ea phomolo ba bile le lipapali tse ngata tsa setsoalle, e le ho lokisa libapali tsa bona. A bontša hore ho fihlela hajoale sehlopha sa hae se hloka mabaka a hore se ka hloloa ho hapa liki monongoaha, ho latela ka moo ba itlhophileng ka teng.

"Re sehlopha se chesang haholo, se bileng se nang le libapali tse tukang malakabe. Le hle le bolelle Seleso Masters hore ka Sontaha e tliil'o kopana le pela li falla. E tsoe noha ha e

qaloe mokiting." O boletse joalo a bile a thetha ka hore libapali tsa habo li ikemiselitse ho hapa sohle se tlang haele mokhahlelong ona oa bobeli oa lipapali. "Re tliil'o itsamaela feela ka lihlopha tseo re tliil'o kopana le tsona." Ke Khebele eo.

Ho sa le joalo, lihlopha li pannoe tjena; Mookoli e tla bapala le Sekoele, KTA e kopane le Clacos, Paramente e tla bapala le Airbornes, Lechaeneng e bapale le Pascos ha LDF e tla kopana le Fast-Kill. Sehlopha seo ho qaliloeng ka sona ke sona se amohelang baeti.